
(organ uprave nadležan za poslove poreza)

Područna jedinica _____

Ekspozitura _____

Na osnovu člana 4 stav 2 Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze ("Službeni list CG", broj 88/24), podnosim

**ZAHTJEV
ZA OTPIS KAMATE NA DOSPJELE KAMATNE OBAVEZE**

Dana _____ godine, u cjelosti su izmirene sve vrste poreskih obaveza po osnovu osnovnog poreskog duga, u ukupnom iznosu od _____ €.

Podnešene su sve poreske prijave koje su dospjele do 31. decembra 2024. godine.

Zahtjevom se obraćam poreskom organu radi otpisa cjelokupne kamate obračunate po osnovu gore navedenog osnovnog poreskog duga do dana donošenja Rješenja o otpisu kamate.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv poreskog obveznika/Ime i prezime: _____

PIB/JMB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Adresa: _____

Telefon: _____

Mjesto: _____

Datum: _____

Podnosilac zahtjeva

Poreski dužnik može da ostvari pravo na otpis kamate ako u roku od 60 dana od dana početka primjene Zakona o otpisu kamate na dospjele poreske obaveze ("Službeni list CG", broj 88/24):

- podnese zahtjev za otpis kamate nadležnom poreskom organu prema mjestu registracije,
- u cjelini plati osnovni poreski dug za sve vrste poreskih obaveza.

Poreski dužnik može da ostvari pravo na otpis kamate ako podnese sve poreske prijave koje su dospjele do 31. decembra 2024. godine.